

GRAD SARAJEVO

Gradsko vijeće Komisija za Statut i akte

Na osnovu člana 36. stav 1. alineja 3. i člana 102. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/98), Komisija za Statut i akte Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 3. oktobra 2008. godine, utvrdila je prethodni tekst Statuta Grada Sarajeva.

Prethodni tekst Statuta Grada Sarajeva obuhvaća: Statut Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/98), Izmjene i dopune Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/98), Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/05) i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", 23/08 i 32/08), u kojima je označen dan stupanja na snagu tih akata.

Broj 01-02-1861/08
9. oktobra 2008. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Komisije za Statut i akte Gradskog vijeća Grada Sarajeva
Alija Šahić, s. r.

STATUT GRADA SARAJEVA

(PRETHODNI TEKST)

(Objavljen u "Sužbenim novinama Kantona Sarajevo", broj 34/08)

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom uređuje se: samoupravni djelokrug Grada Sarajeva, organizacija, ovlaštenja i način rada organa Grada Sarajeva, odraz multietničke strukture Sarajeva unutar organa Grada Sarajeva, pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, neposredno odlučivanje građana o lokalnim poslovima, finansiranje i imovina Grada Sarajeva, propisi i drugi opisi i akti organa Grada Sarajeva, javnost rada organa Grada Sarajeva, nadzor i zaštita prava na lokalnu samoupravu, upravni nadzor, saradnja i udruživanje i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave.

Član 2.

Grad Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i sjedište Kantona Sarajevo.

Grad Sarajevo je jedinica lokalne samouprave.

lan 3.

Općine: Centar Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo i Stari Grad Sarajevo Općine Grad Sarajevo.

lan 4.

Grad Sarajevo ima svojstvo pravne osobe.

lan 5.

Grad Sarajevo ima grb i zastavu, kao i druge simbole, o kojima posebnom odlukom odlučuje Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.

lan 6.

Grad Sarajevo ima pečat.

Sadržaj pečata je sljedeći: "Bosna i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine" u prvom koncentričnom krugu, "Kanton Sarajevo - GRAD SARAJEVO" u drugom koncentričnom krugu i naziv organa u trećem koncentričnom krugu.

Sadržaj pečata Grada Sarajeva ispisuje se oko grba Grada Sarajeva.

Davanje odobrenja za izradu pečata, način vođenja evidencije o izdatim pečatima, način uništavanja pečata i druga pitanja od značaja za izradu i korištenje pečata uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

lan 7.

Službeno ime Grada Sarajeva je Grad Sarajevo.

lan 8.

Sjedište Grada Sarajeva je u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3.

lan 9.

Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te cirilno i latinsko pismo su u ravnopravnoj upotrebi.

Primjena stava 1. ovog članka regulira se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

lan 10.

Dan Grada Sarajeva je 6. april.

OSTVARIVANJE I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA

1. Opće odredbe

lan 11.

Grad Sarajevo i gradske općine su obavezni da u ostvarivanju svojih zadataka poštuju osnovna ljudska prava i temeljne slobode utvrđene ustavom i zakonom i da osiguraju svim građanima jednaka prava, uz poštovanje njihovog nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta, kao i da podstiju njihov miroljubiv suživot i dobrobit svojih stanovnika u slobodnoj samoupravi.

Gradsko vijeće ili bilo koji drugi organ Grada Sarajeva ne može reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnog stava. Oni su dužni u donošenju akata i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti akti imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava.

lan 12.

Gradsko vijeće će osigurati donošenje propisa kojima će se zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i ratificiranim konvencijama o ljudskim pravima.

lan 13.

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada organa Grada Sarajeva u ovoj oblasti Gradsko vijeće obrazuje Komisiju za ljudska prava.

Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz stava 1. ovog člana utvrđuju se Poslovníkom, odnosno odlukom Gradskog vijeća.

lan 14.

Organi Grada Sarajeva dužni su pružiti Ombudsmenu Bosne i Hercegovine i svim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Grada Sarajeva.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Grada Sarajeva dužni su naročito:

- a) staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i dokumente tajnog karaktera, te upravne spise,
- b) osigurati saradnju državnih službenika i namještenika u davanju potrebnih informacija i podataka,
- c) omogućiti pristup upravnim postupcima, kao i sastancima organa Grada Sarajeva.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana razmatraće se u nadležnim organima Grada Sarajeva po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimane odgovarajuće mjere, ukoliko to bude potrebno.

lan 15.

Grad Sarajevo je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa ustavom i zakonom.

lan 16.

Grad Sarajevo je nadležan za:

1. urbano planiranje/upotrebu lokalnog zemljišta,
2. javne službe/infrastrukturu (vodu, kanalizaciju, prikupljanje otpada, grijanje, gas, tržnice, javne parkove, vatrogasne brigade, lokalne zdravstvene službe, sportske objekte, groblja),
3. gradske finansije,
4. javni saobraćaj,
5. kulturu,
6. osnovno i srednje obrazovanje,
7. lokalni biznis,
8. dobrotvorne organizacije,
9. lokalni radio i televiziju,
10. lokalni turizam,
11. izvršne aspekte stambene politike (dodjela stanova, planiranje, izgradnja i održavanje zgrada u društvenom vlasništvu, odluke o visini stanarina),
12. druge nadležnosti koje Gradu Sarajevu prenese Kanton Sarajevo, odnosno povjere općine.

Obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva može se, u skladu sa zakonom, povjeriti ustanovama, preduzećima i drugim pravnim osobama osnovanim radi obavljanja javnih službi u Gradu Sarajevu.

Član 17.

Odlukom Gradskog vijeća, odnosno općinskog vijeća općina koje općine Grad Sarajevo mogu se međusobno prenositi pojedini poslovi iz njihovog samoupravnog djelokruga.

1. Pitanja od vitalnog nacionalnog interesa

Član 18.

Vitalni nacionalni interesi su u oblastima: kulture, obrazovanja, religije i nacionalnih spomenika.

U oblasti od vitalnog nacionalnog interesa odluke u Gradskom vijeću donose se u skladu sa članom 36. ovog statuta.

2. Mehanizmi lokalne samouprave

Član 19.

Grad Sarajevo uređuje pitanja lokalne samouprave putem odluka svojih organa i građana.

ORGANI GRADA SARAJEVA

lan 20.

Organi Grada Sarajeva su Gradsko vijeće Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) i gradonačelnik Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: gradonačelnik).

1. Gradsko vijeće

lan 21.

Gradsko vijeće je, kao predstavničko tijelo građana i Grada Sarajeva, najviši organ Grada Sarajeva i odlučuje o svim pitanjima iz člana 16. ovog statuta.

lan 22.

Gradsko vijeće sastoji se od 28 vijećnika (u daljnjem tekstu: gradski vijećnik).

Svako općinsko vijeće i općina koje čine Grad Sarajevo bira po sedam delegata u Gradsko vijeće iz reda općinskih vijećnika.

Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, kao konstitutivnim narodima, pojedinačno bit će garantiran minimum od 20% mjesta u Gradskom vijeću, a grupi Ostalih najmanje 2 (dva) mjesta, bez obzira na izborne rezultate.

Ukoliko se izborom gradskih vijećnika iz reda općinskih vijećnika ne može popuniti minimalan broj mjesta zagarantiran stavom 3. ovog člana, gradski vijećnici će biti birani iz reda kandidata sa lista političkih stranaka zastupljenih u općinskim vijećima, a na osnovu izbornih rezultata.

lan 23.

Gradsko vijeće se konstituira u roku od 30 dana od dana konstituiranja općinskih vijeća i općina koje čine Grad Sarajevo (u daljnjem tekstu: općinsko vijeće).

Mandati za Gradsko vijeće dodjeljuju se kandidatima s kandidatskih lista poslije provedenih izbora u općinskom vijeću za Gradsko vijeće, u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a na način i po postupku propisanom ovim članom.

Kandidatsku listu, iz stava 2. ovog člana, može predložiti politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata i/ili grupa općinskih vijećnika. Grupi općinskih vijećnika sačinjavaju dva i više vijećnika.

Na kandidatskoj listi iz stava 3. ovog člana zastupljeni su isključivo općinski vijećnici kojima je potvrđen i verificiran mandat u općinskom vijeću u kojem se predlaže kandidatska lista za provođenje izbora za Gradsko vijeće i to tako da se uz ime i prezime obavezno navodi i nacionalno opredjeljenje kandidata.

Prilikom formiranja kandidatske liste predlagač iz stava 3. ovog člana vodi računa o tome da općinsko vijeće ima obavezu delegirati u Gradsko vijeće najmanje po jednog kandidata iz reda svakog konstitutivnog naroda, a općinsko vijeće u kojem je, u usporedbi s drugim općinskim vijećima, zastupljen veći broj općinskih vijećnika iz reda određenog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda Ostalih, ima obavezu delegirati u Gradsko vijeće srazmjerno veći broj vijećnika pripadnika pojedinog konstitutivnog naroda, odnosno vijećnika iz reda Ostalih.

Op insko vijeće se može izjašnjavati o predloženoj kandidatskoj listi ako je tu kandidatsku listu ovjerila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

Izbori u op inskom vijeću za Gradsko vijeće su tajni, a op inski vijećnici se izjašnjavaju tako što svaki op inski vijećnik preuzima jedan glasački listić koji sadrži sve predložene kandidatske liste i upisuje svoj (jedan) glas za samo jednu od kandidatskih listi. U protivnom glasački listić je nevažeći.

Po završetku glasanja zbrajaju se glasovi za pojedine kandidatske liste.

Mandati za Gradsko vijeće se dodjeljuju kandidatskim listama prema broju dobivenih glasova po sistemu proporcionalne zastupljenosti kandidata sa kandidatskih lista u skladu s Izbornim zakonom BiH, odnosno dijele se po redu, po ev od najvećeg količnika, dok se ne raspodijele svi mandati iz op inskog vijeća za Gradsko vijeće. Raspodjela mandata među kandidatima s iste kandidatske liste vrši se prema redoslijedu kandidata na kandidatskoj listi.

Ukoliko se za određivanje posljednjeg, sedmog mandata dobije isti količnik, mandat se dodjeljuje žrijebanjem. Žrijebanje se provodi odmah po objavi rezultata u prisustvu svih vijećnika op inskog vijeća, na način kako o tome odluči op insko vijeće.

Ukoliko se ovako provedenim izborima u op inskom vijeću za Gradsko vijeće među sedam izabranih gradskih vijećnika ne dobije minimalno potrebna zastupljenost vijećnika iz pojedinog konstitutivnog naroda, kako je to navedeno u stavu 5. ovog člana, umjesto izabranog vijećnika za Gradsko vijeće sa najmanjim količnikom iz reda naroda za koji je i bez tog vijećnika zadovoljena minimalna zastupljenost, delegira se op inski vijećnik pripadnik naroda koji nije zastupljen u potrebnom broju među delegatima iz tog op inskog vijeća, a koji je na kandidatskoj listi kojoj pripada sljedeći najveći količnik. Ukoliko na toj kandidatskoj listi nema kvalificiranog kandidata, utvrđuje se sljedeći najveći količnik i tako sve dok se ne dođe do kvalificiranog kandidata. Ukoliko među preostalim kandidatima na kandidatskim listama nije kvalificirani kandidat, za Gradsko vijeće se delegira op inski vijećnik koji je na izborima za op insko vijeće dobio najveći broj glasova građana i koji pripada narodu čija je minimalna zastupljenost u Gradskom vijeću potrebno osigurati delegiranjem iz op inskog vijeća, bez obzira na izborni rezultat političke stranke ili koalicije, odnosno rezultat koji je ostvario na lokalnim izborima kao nezavisni kandidat.

Ukoliko se na način iz stava 13. ovoga člana ne može delegirati kvalificirani vijećnik, u Gradsko vijeće se delegira kvalificirani kandidat s najvećim brojem glasova građana, a sa liste kandidata koja je bila prijavljena na lokalnim izborima za to op insko vijeće i to od političke stranke, koalicije ili grupe vijećnika čija kandidatska lista je na izborima u op inskom vijeću za Gradsko vijeće dobila mandat koji se oduzima.

Ukoliko na listi kandidata političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili grupe vijećnika za lokalne izbore za op insko vijeće, a čija kandidatska lista je na izborima u op inskom vijeću za gradske vijećnike dobila mandat koji se oduzima, nema kvalificiranog kandidata, delegira se kvalificirani kandidat koji je na lokalnim izborima za op insko vijeće dobio najveći broj glasova, bez obzira na izborni rezultat koji je ostvarila politička stranka ili koalicija odnosno koji je ostvario kao nezavisni kandidat. Konačno dobivene rezultate izbora u op inskom vijeću za Gradsko vijeće potvrđuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, ovjerava da su izbori provedeni u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, te izdaje uvjerenja gradskim vijećnicima kojima su dodijeljeni mandati.

Ukoliko se nakon provođenja svih navedenih procedura iz ovoga člana ne postigne propisana nacionalna zastupljenost gradskih vijećnika, primjenjuju se dodatne procedure propisane

Poslovníkom Gradskog vijeća kojima se rješava ovo pitanje.

Član 24.

Mandat gradskog vijećnika traje do izbora novog vijećnika u Gradsko vijeće.

Član 25.

Zamjena za gradskog vijećnika kojem je prestao mandat prije isteka mandata gradskog vijećnika vrši se sa kandidatske liste općinskog vijećnika na kojoj se nalazio vijećnik kome je mandat prestao.

U slučaju da je lista iz stava 1. ovog člana iscrpljena, odnosno u slučaju da se izborom sljedećeg gradskog vijećnika sa te kandidatske liste narušava minimalna zastupljenost naroda u Gradskom vijeću, predlagač kandidatske liste predlaže dopunsku kandidatsku listu općinskom vijeću sa općinskim vijećnicima kandidatima za Gradsko vijeće iz reda naroda čija je minimalna zastupljenost u Gradskom vijeću potrebno ponovno osigurati.

Ukoliko predlagač iz stava 2. ovog člana ne može sainiti dopunsku listu sa kvalificiranim kandidatima iz reda općinskih vijećnika, za Gradsko vijeće može se delegirati općinski vijećnik pripadnik navedenog naroda koji je na lokalnim izborima dobio najviše i broj glasova među kvalificiranim kandidatima, bez obzira na to kojoj stranci, koaliciji ili listi nezavisnih kandidata pripada.

Ukoliko među općinskim vijećnicima nema vijećnika pripadnika navedenog naroda, u Gradsko vijeće se delegira kvalificirani kandidat sa liste kandidata za općinske izbore predlagača iz stava 2. ovog člana.

Ukoliko ni na listi kandidata za općinske izbore, predlagača iz stava 2. ovog člana, nije zastupljen kvalificirani kandidat, za Gradsko vijeće može se delegirati kandidat sa kandidatskih lista političkih stranaka ili koalicija koje imaju predstavnike u općinskom vijeću, a koji je među kvalificiranim kandidatima osvojio najviše i broj glasova građana na lokalnim izborima za općinsko vijeće, iako nije općinski vijećnik.

Ukoliko nije moguće izvršiti izbor gradskog vijećnika na način iz stava 5. ovog člana, za Gradsko vijeće može se delegirati kvalificirani kandidat na lokalnim izborima za općinsko vijeće koji je među svim kvalificiranim kandidatima dobio najviše i broj glasova, bez obzira na to je li politička stranka ili koalicija, čiji je kandidat bio na lokalnim izborima, zastupljena u općinskom vijeću.

a) Nadležnosti Gradskog vijećnika

Član 26.

Gradsko vijeće:

1. donosi Statut Grada Sarajeva,
2. donosi odluke, druge propise i općinske akte i daje njihovo tumačenje,
3. donosi poslovnik Gradskog vijećnika,
4. bira i razrješava predsjedavajućeg Gradskog vijećnika, zamjenike predsjedavajućeg Gradskog vijećnika, članove radnih tijela Gradskog vijećnika i sekretara Gradskog vijećnika,

5. bira i razrješava gradona elnika i zamjenike gradona elnika,
6. donosi budžet Grada Sarajeva i usvaja izvještaj o izvršenju budžeta Grada Sarajeva i završni ra un budžeta Grada Sarajeva na prijedlog gradona elnika,
7. donosi programe razvoja za pojedine djelatnosti za koje je nadležno,
8. donosi provedbene planove, uklju uju i zoniranje,
9. donosi propise o gradskim taksama i na drugi na in osigurava finansijska sredstva, u skladu sa zakonom,
10. upravlja i raspolaže imovinom Grada Sarajeva,
11. osniva javna preduze a i javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Sarajevo,
12. raspisuje referendum o pitanjima od interesa za Grad Sarajevo,
13. raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlu uje o zaduživanju Grada Sarajeva,
14. donosi propis o osnivanju i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva,
15. daje suglasnost na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji organa uprave Grada Sarajeva,
16. vrši poslove drugostepenog organa, koje je gradona elnik rješavao na osnovu propisa Grada Sarajeva,
17. donosi propise u izvršavanju prenesenih ovlaštenja,
18. donosi odluke o priznanjima i nagradama Grada Sarajeva,
19. vrši i druge poslove utvr ene zakonom i ovim statutom.

Gradsko vije e nadzire rad organa uprave Grada Sarajeva i ima pravo ostvariti uvid u provo enje svojih odluka, posebno kada se radi o gradskim prihodima i izdacima, te u ovu svrhu Gradsko vije e može, na prijedlog jednog od klubova gradskih vije nika ili jedne etvrtine ukupnog broja gradskih vije nika, obrazovati komisiju koja može pregledati spise u prostorijama Gradske uprave i o rezultatima izvršenog pregleda obavezno podnijeti Gradskom vije u izvještaj.

lan 27.

Gradski vije nik ima pravo predlagati donošenje propisa iz nadležnosti Gradskog vije a.

U pogledu ostalih pitanja, redovan nadzor nad radom Gradske uprave i nad vršenjem dužnosti gradona elnika Grada Sarajeva vrši se ostvarivanjem prava na postavljanje pitanja u vezi sa ta kama dnevnog reda i pismenih pitanja.

Gradona elnik Grada Sarajeva je obavezan, najkasnije u roku od jednog mjeseca, odgovoriti na postavljena pitanja.

Gradona elnik Grada Sarajeva e redovno informirati Gradsko vije e o važnim pitanjima.

b) Predsjedavaju i i zamjenici i predsjedavaju eg

lan 28.

Gradsko vije e bira predsjedavaju eg Gradskog vije a (u daljnjem tekstu: predsjedavaju i) i dva zamjenika predsjedavaju eg iz reda gradskih vije nika.

Predsjedavaju i zastupa Gradsko vije e i saziva i predsjedava sjednicama Gradskog vije a.

Predsjedavaju i obavlja svoju dužnost u pravilu profesionalno, a zamjenici predsjedavaju eg u pravilu volonterski, o emu odlu uje Gradsko vije e.

Zamjenici predsjedavaju eg pomažu predsjedavaju em u radu i naizmjeni no ga zamjenjuju u njegovoj odsutnosti.

Predsjedavaju i i zamjenici predsjedavaju eg ne mogu biti iz reda istog naroda.

Mandat predsjedavaju eg i zamjenika predsjedavaju eg traje do isteka mandata gradskog vije nika, a mogu biti i ranije razriješeni dvotre inskom ve inom glasova ukupnog broja gradskih vije nika, nakon ega se biraju novi predsjedavaju i, odnosno zamjenik predsjedavaju eg.

Predsjedavaju em se na raspolaganje stavljaju neophodno osoblje i materijalna sredstva za vršenje dužnosti.

Predsjedavaju i i gradona elnik ne mogu biti birani iz reda istog naroda.

lan 29.

Gradsko vije e postavlja i razrješava sekretara Gradskog vije a u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

c) Prava i dužnosti gradskih vije nika

lan 30.

Gradski vije nik vrši svoju dužnost prema slobodnom uvjerenju koje se zasniva na dobrobiti Grada Sarajeva, gradskih op ina i stanovnika Grada Sarajeva. Gradski vije nik nije vez an bilo kakvim nalogima, uputstvima ili željama.

Gradski vije nik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje Gradsko vije e donosi u okviru svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

Gradski vije nik ima pravo na imunitet u skladu sa zakonom.

lan 31.

Gradski vije nik ne može u estvovati u odlu ivanju o stvarima u kojima odluka njemu li no ili lanovima uže porodice može donijeti direktnu štetu ili korist.

Bliže odredbe o sukobu interesa iz stava 1. ovog lana utvrdit e se poslovníkom Gradskog vije a.

lan 32.

Gradski vijećnik dužan je čuvati službenu tajnu u stvari koju po svojoj prirodi ili po zaključku Gradskog vijećnika treba tretirati kao povjerljivu, i dvije godine nakon prestanka mandata gradskog vijećnika.

lan 33.

Gradski vijećnik ima pravo na naknadu za rad u Gradskom vijeću, u skladu sa odlukom Gradskog vijeća.

Gradski vijećnik za svoj rad u Gradskom vijeću ima pravo na naknadu troškova, odnosno naknadu izgubljene zarade, na osnovu odluke Gradskog vijeća.

d) Poslovník Gradskog vijeća

lan 34.

Unutrašnja organizacija i način rada Gradskog vijeća uređuju se poslovníkom Gradskog vijeća.

e) Glasanje

lan 35.

Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja gradskih vijećnika.

Statut Grada Sarajeva se donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja gradskih vijećnika.

Odluka o raspisivanju gradskog referenduma donosi se dvotrećinskom većinom ukupnog broja gradskih vijećnika.

lan 36.

U Gradskom vijeću u pitanjima od vitalnog nacionalnog interesa odluke se donose većinom glasova, uključujući i najmanje 4 člana Gradskog vijeća iz reda Bošnjaka, Hrvata i Srba i jednog člana iz grupe Ostalih.

U oblasti stambenih poslova, infrastrukture/javnih službi i upotrebe lokalnog zemljišta, pojedine odluke mogu utjecati na vitalne nacionalne interese Bošnjaka, Hrvata i Srba. U tom slučaju, grupa o kojoj se radi treba prezentirati uvjerljiv dokaz da su njeni vitalni nacionalni interesi narušeni.

Ukoliko se ne postigne sporazum da li je neka odluka od vitalnog nacionalnog interesa, komisija od četiri eminentna člana će donijeti obavezujuću većinsku odluku o tom pitanju, u roku 24 sata.

Komisija će biti sastavljena od po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda, koje će izabrati hrvatski, srpski i bošnjački vijećnici u Gradskom vijeću, pojedinačno, na početku legislativnog perioda, te od jednog eminentnog sudije, kojeg će zajednički izabrati tri izabrana člana komisije, u roku od 48 sati nakon njihovog izbora.

Ukoliko u okviru ovog perioda oni ne mogu postići sporazum o izboru eminentnog sudije, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine će u roku od 48 narednih sati izabrati eminentnog sudiju.

f) Radna tijela

lan 37.

Gradsko vijeće osniva savjete, komisije, odbore i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz svog djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stava 1. ovog člana utvrđuje se poslovnikom, odnosno posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

2. Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika

a) Gradonačelnik

lan 38.

Gradonačelnik Sarajeva (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) je izvršni organ Grada Sarajeva.

Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Sarajevo.

Gradonačelnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže Gradskom vijeću.

lan 39.

Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva, nadležan je za:

1. provođenje gradske politike, predlaganje i izvršavanje gradskih propisa i gradskih akata i izvršavanje prenesenih nadležnosti Gradu Sarajevu,
2. utvrđivanje unutrašnje organizacije Gradske uprave Grada Sarajeva i upravne organizacije i donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Sarajeva i upravne organizacije, uz suglasnost Gradskog vijeća i donošenje drugih akata iz svoje nadležnosti,
3. postavljanje državnih službenika i namještenika u skladu sa zakonom,
4. osiguravanje saradnje državnih službenika sa ombudsmenom,
5. vršenje nadzora nad gradskim ustanovama i objektima, gradskim preduzećima i gradskom imovinom,
6. poticanje saradnje gradskih općina,
7. predlaganje i izvršavanje budžeta Grada Sarajeva,
8. prezentiranje i predlaganje Gradskom vijeću politike za mandatni period,
9. podnošenje izvještaja Gradskom vijeću o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i svojim aktivnostima.

Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i stručno obavljanje prenesenih poslova u skladu sa zakonom.

lan 40.

Za gradona elnika može biti izabran svaki građanin Bosne i Hercegovine koji ostvaruje biračko pravo na području Grada Sarajeva.

Izbor će se izvršiti na prvoj sjednici Gradskog vijeća na početku svakog novog mandata gradskih vijećnika.

Gradski vijećnik ima pravo predložiti kandidata za izbor gradona elnika.

Predloženi kandidat mora prije izbora pismeno izjaviti da će prihvatiti izbor.

Za izbor gradona elnika potrebna je većina glasova ukupnog broja gradskih vijećnika. Ukoliko niti jedan predloženi kandidat ne dobije u prvom krugu glasanja potrebnu većinu, provodi se užiji izbor između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata na drugom mjestu dobiju jednak broj glasova, odlučuje se žrijebom koji kandidat ide u novi krug izbora, izuzev ako jedan od kandidata ne odustane. Ukoliko u drugom krugu oba kandidata dobiju jednak broj glasova, odlučuje se žrijebom, koji izvlači predsjedavajući.

Neposredno nakon izbora izabrani se treba izjasniti da li prihvata izbor. Ukoliko odbije, ponoviti će se izbori iz reda ostalih kandidata.

Gradona elnik može biti smijenjen prije isteka mandata odlukom Gradskog vijeća. Prijedlog za smjenjivanje je potrebno da podrži većina ukupnog broja gradskih vijećnika. Odluka o smjenjivanju donosi se na posebnoj sjednici Gradskog vijeća. Za odluku je potrebna dvotrećinska većina glasova ukupnog broja gradskih vijećnika.

Ukoliko mjesto gradona elnika ostane upražnjeno, Gradsko vijeće izabrat će novog gradona elnika u roku od 60 dana.

b) Zamjenici gradona elnika

lan 41.

Uz gradona elnika biraju se dva zamjenika gradona elnika.

Gradona elnik i zamjenici gradona elnika, kao i zamjenici gradona elnika međusobno, ne mogu biti iz reda istog naroda.

Zamjenici gradona elnika pomažu gradona elniku u radu i naizmjenično ga zamjenjuju u njegovoj odsutnosti.

U slučaju razrješenja gradona elnika, Gradsko vijeće odlučuje o tome koji od zamjenika gradona elnika vrši dužnost gradona elnika do izbora novog.

Prilikom izbora i smjenjivanja zamjenika gradona elnika primjenjuje se isti postupak kao pri izboru i smjenjivanju gradona elnika.

lan 42.

Gradona elnik stalno izvještava svoje zamjenike o svim teku im pitanjima.

Za sve prijedloge koji se dostavljaju Gradskom vije u na odlu ivanje potrebni su potpisi zamjenika gradona elnika. Ova procedura se ne e koristiti kako bi se zadržavao rad uprave. Ukoliko zamjenici gradona elnika ne stave svoje potpise, jer imaju druga ije mišljenje, obavezni su to pismeno obrazložiti u roku od 48 sati (dva radna dana) od prijema prijedloga. Tada se prijedlog zajedno s pismeno obrazloženim mišljenjem dostavlja Gradskom vije u na odlu ivanje.

Kod svih važnih odluka, posebno o organizaciji uprave, kod donošenja op ih uputstava o obavljanju službe, kao i kod postavljanja i otpuštanja službenika potrebna je saglasnost zamjenika gradona elnika. Ako takve saglasnosti nema, zamjenici gradona elnika moraju svoje razli ito mišljenje pismeno obrazložiti u roku od 48 sati (dva radna dana) od prijema zahtjeva da daju saglasnost, i predmet se dostavlja Gradskom vije u na odlu ivanje. Zamjenici gradona elnika imaju u ovim slu ajevima pravo rije i u Gradskom vije u. Zamjenici gradona elnika imaju pravo da odlu e šta se smatra važnom odlukom u smislu ovog stava.

U svim slu ajevima iz stava 2. i 3., kad se radi o komplikovanim pitanjima, rok se po zahtjevu zamjenika gradona elnika može produžiti za naredna dva radna dana. Ukoliko rok bude propušten, gradona elnik i Gradsko vije e mogu dalje postupati bez potpisa odnosno saglasnosti zamjenika gradona elnika.

Ako po prirodi stvari treba donijeti hitne odluke koje ne trpe odlaganja, a nije mogu e pravovremeno pribaviti saglasnost zamjenika gradona elnika, gradona elnik je ovlašten da sam donese odluku. Zamjenici gradona elnika moraju biti obaviješteni o takvoj odluci u roku od 48 sati (dva radna dana).

Ukoliko u ostalim slu ajevima treba donijeti neku hitnu odluku koja ne trpi odlaganja, gradona elnik ima pravo ak i kada su zamjenici gradona elnika prisutni i kad postoji neslaganje, samostalno i bez odlaganja donijeti odluku. Gradsko vije e se mora obavijestiti o takvoj odluci i razli itom mišljenju zamjenika gradona elnika.

c) Mandat i uvo enje u dužnost

lan 43.

Mandat gradona elnika i zamjenika gradona elnika traje koliko i mandat Gradskog vije a.

lan 44.

Nakon izbora, gradona elnik i zamjenik gradona elnika uvode se u dužnost na javnoj sjednici, polaganjem sve ane izjave pred Gradskim vije em.

Po imenovanju se gradona elniku i zamjeniku gradona elnika uru uje odluka, koju potpisuje predsjedavaju i.

d) Nespojivost funkcija i imunitet

lan 45.

Nespojive su funkcije gradona elnika i zamjenika gradona elnika, odnosno status državnog službenika i namještenika s funkcijom gradskog vije nika.

Ukoliko gradski ili općinski vijećnik bude izabran za gradonačelnika ili zamjenika gradonačelnika, prestaje mu mandat vijećnika.

Član 46.

Kolegij gradonačelnika, pored gradonačelnika, i njegovi zamjenici gradonačelnika i sekretar Gradske uprave Grada Sarajeva.

Kolegij gradonačelnika je radno-konsultativno tijelo i raspravlja o pitanjima iz djelokruga gradonačelnika, pitanjima rada Gradske uprave Grada Sarajeva, pitanjima koja se odnose na protokolarne aktivnosti, organiziranje posjeta i susreta, kao i o drugim pitanjima od značaja za gradonačelnika i rad i funkcioniranje Gradske uprave Grada Sarajeva.

Pojedinosti o radu Kolegija gradonačelnika uređuju se poslovnikom koji donosi gradonačelnik.

3. Gradski savjet

Član 47.

Gradski savjet je pomoćno tijelo gradonačelnika.

Gradski savjet, pored gradonačelnika, i njegovi zamjenici gradonačelnika, sekretar Gradske uprave Grada Sarajeva, pomoćnici gradonačelnika, direktor upravne organizacije u sastavu Gradske uprave i savjetnici gradonačelnika.

Po potrebi njegov sastav se može proširiti ekspertima iz pojedinih oblasti.

Gradski savjet pomaže gradonačelniku u donošenju, pripremanju i izvršavanju akata iz nadležnosti gradonačelnika i vrši i druge poslove koje odredi gradonačelnik.

Pojedinosti o radu Gradskog savjeta uređuju se poslovnikom koji donosi gradonačelnik.

Gradskim savjetom rukovodi gradonačelnik.

4. Gradska uprava

Član 48.

Za obavljanje poslova lokalne samouprave i upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva, kao i prenesenih poslova državne uprave, gradonačelnik organizira Gradsku upravu Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Gradska uprava).

Gradska uprava je jedinstveni gradski organ uprave u kojem djeluju gradske službe za upravu i gradska upravna organizacija, a osnivanje i djelokrug se utvrđuju odlukom Gradskog vijeća o organizaciji i djelokrugu Gradske uprave, odnosno samostalnih upravnih organizacija, u skladu sa zakonom.

Član 49.

Gradskom upravom neposredno rukovodi gradonačelnik, a pomoćnici gradonačelnika, kao rukovodeći i državni službenici, neposredno rukovode službama Gradske uprave, u okviru smjernica koje daje gradonačelnik.

Gradona elnik postavlja rukovode e državne službenike u Gradskoj upravi, u skladu sa zakonom, tako da konstitutivni narodi imaju garantirani minimum od 15% do 20% ovih mjesta, a na nižim nivoima raspodjela radnih mjesta ure uje se na proporcionalan na in, kojim se osigura va poseban multietni ki karakter Grada Sarajeva i u njegovoj administraciji.

lan 50.

Gradona elnik Gradsku upravu organizira tako da djeluje ekonomi no i efikasno, stara se o urednom obavljanju poslova i izvršava raspore ivanje državnih službenika i namještenika po službama, u skladu sa zakonom i nadležnostima propisanim ovim statutom.

Gradona elnik može pojedinim službama Gradske uprave dodijeliti dodatne zadatke, u skladu sa zakonom.

b) Javnost rada organa Grada Sarajeva

lan 51.

Rad organa Grada Sarajeva je javan i njihova dužnost je pravovremeno, istinito, potpuno i objektivno informiranje javnosti o svom radu, u skladu sa zakonom.

Javnost rada organa Grada Sarajeva osigurava se putem redovnog saop avanja informacija štampanim i elektronskim medijima javnog informiranja, održavanjem konferencija za štampu, izradom brošura i materijala informativnog karaktera, kao i drugim pogodnim sredstvima i na inima javnog obavještanja.

Objavljivanje odre enih informacija može se uskratiti samo izuze tno i to kada je to predvi eno zakonom.

lan 52.

Sjednice Gradskog vije a su javne i pravovremeno se javno najavljuju u odgovaraju oj formi.

Sjednicama Gradskog vije a mogu prisustvovati organizacije i udruženja, kao i gra ani na na in i pod uvjetima propisanim Poslovníkom Gradskog vije a u skladu sa zakonom.

Gradsko vije e može odlu iti da se njegove sjednice prenose putem elektronskih medija.

Gradsko vije e može isklju iti javnost prilikom raspravljanja o pojedinom pitanju, i o tom pitanju raspravljati i odlu ivati na zatvorenoj sjednici, a rezultat se saop ava na javnoj sjednici.

Pojedinosti o pitanjima iz stava 1, 2, 3. i 4. ovog lana ure uju se Poslovníkom Gradskog vije a.

c) Odnos Gradskog vije a i gradona elnika

lan 53.

Me usobni odnosi Gradskog vije a i gradona elnika temelje se na principima me usobnog uvažavanja i saradnje, uz pojedina nu odgovornost za ostvarivanje vlastite nadležnosti i zajedni ku odgovornost za funkcioniranje Grada Sarajeva.

lan 54.

Gradonaelnik je dužan dostaviti prijedlog budžeta Gradskom vijeću u roku propisanom budžetskim kalendarom.

Gradsko vijeće, odnosno gradonaelnik može u roku od tri dana nakon donošenja odluke zatražiti da gradonaelnik, odnosno Gradsko vijeće preispita odluku ili akt koji smatra neustavnim ili nezakonitim.

U slučaju iz stava (2) ovoga člana nadležno tijelo dužno je preispitati svoju odluku, odnosno akt u roku od 30 dana i izvijestiti Gradsko vijeće i gradonaelnika o svojoj odluci, do kada se taj akt ne može izvršiti.

Kada Gradsko vijeće, odnosno gradonaelnik potvrdi svoju odluku, odnosno akt, gradonaelnik, odnosno Gradsko vijeće može u roku od 15 dana pokrenuti postupak preispitivanja odluke, odnosno akta pred nadležnim tijelom u skladu sa ustavom i zakonom.

Član 55.

Gradsko vijeće, odnosno gradonaelnik može u roku od 3 dana nakon donošenja odluke zatražiti da gradonaelnik, odnosno Gradsko vijeće preispita odluku ili akt koji smatra štetnim po Grad Sarajevo, a njegovo izvršenje može proizvesti nepopravljivu štetu po interese ili imovinu Grada Sarajeva.

Organ koji je donio odluku preispitati je u roku od 15 dana, a do tada se ta odluka ne primjenjuje.

Član 56.

Gradonaelnik je dužan redovno informirati Gradsko vijeće o ostvarivanju politike Grada Sarajeva u skladu sa zakonom, programom rada Gradskog vijeća, gradskim propisima i zaključcima Gradskog vijeća, te pismeno odgovoriti na vijećnička pitanja i inicijative najkasnije u roku od 30 dana od dana postavljanja vijećničkog pitanja odnosno upućivanja inicijative.

Član 57.

Gradsko vijeće je dužno razmotriti prijedlog odluke odnosno informacije koje podnese gradonaelnik i o tome se izjasniti u roku od najduže 45 dana, osim u izuzetnim slučajevima što se uređuje Poslovníkom Gradskog vijeća.

NEPOSREDNO U OSTVARENJE GRAĐANINA U ODLUKIVANJU

Član 58.

Građanima Grada Sarajeva osigurava se, kao pravo na ostvarivanje lokalne samouprave, pravo na neposredno uostvarivanje u odlukivanju o pitanjima iz nadležnosti Grada Sarajeva, u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim aktima Grada Sarajeva.

Organi Grada Sarajeva dužni su da u svom djelovanju podstiju raznovrsne metode unapređivanja komunikacije s građanima i sagledavanja efekata odluka koje donose, te da preduzimaju mjere za prepoznavanje zajedničkih interesa većine građana i interesa specifičnih grupa građana, a što je preduvjet za osiguravanje uspješnog podsticanja građana na neposredno uostvarivanje u odlukivanju.

Član 59.

Građani neposredno učestvuju u odlučivanju o pitanjima iz nadležnosti Grada Sarajeva putem gradskog referenduma, mjesnog zbora građana, građanske inicijative, javne rasprave i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana.

1. Referendum

Član 60.

Gradsko vijeće može odlučiti da raspíše gradski referendum radi neposrednog izjašnjavanja građana o svakom pitanju iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Odluku o raspisivanju gradskog referenduma Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja vijećnika.

Član 61.

Prijedlog za raspisivanje gradskog referenduma može podnijeti najmanje jedna trećina gradskih vijećnika, gradonačelnik ili jedna od općina koje čine Grad Sarajevo.

Član 62.

Odlukom Gradskog vijeća o raspisivanju gradskog referenduma određuju se pitanja o kojima se građani trebaju izjasniti, dan i način održavanja referenduma, te područje na kojem će se referendum provesti.

Gradsko vijeće imenuje komisiju za provođenje referenduma koja obavlja sve zadatke provođenja referenduma, uključujući i određivanje upisnih mjesta na području na kojem će se građani izjašnjavati.

Član 63.

Referendum se smatra uspješnim ako je na referendum izašla natpolovinom većina građana koji su upisani u biračke spiskove na području Grada Sarajeva.

Odluka na referendumu je donijeta ako je za nju glasala natpolovinom većina izašlih birača upisanih u biračke spiskove na području Grada Sarajeva.

Odluka donesena na gradskom referendumu obavezna je za Gradsko vijeće i građane.

2. Mjesni zbor građana

Član 64.

Na mjesnom zboru građani mogu raspravljati o svim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva, predlagati način rješavanja određenog pitanja, odnosno donošenje akata iz djelokruga Gradskog vijeća.

Član 65.

Građani imaju pravo podnositi inicijative za donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Grada Sarajeva.

Za pokretanje građanske inicijative potrebno je osigurati 5% potpisa građana, s njihovim jedinstvenim matičnim brojem, koji su upisani u biračke spiskove na području Grada Sarajeva.

O urednosti podnijete inicijative mišljenje daje Komisija za Statut i akte, a o inicijativi se izjašnjava Gradsko vijeće u roku od 60 dana, od podnošenja inicijative.

Član 66.

Gradsko vijeće omogućuje prisustvo predstavnika podnosioca inicijative na sjednici Gradskog vijeća na kojoj se inicijativa razmatra.

O građanskoj inicijativi Gradsko vijeće odlučuje zaključkom o prihvatanju ili neprihvatanju građanske inicijative.

Kada Gradsko vijeće donese zaključak o prihvatanju inicijative, određuje zadatke i nadležne organe za njenu realizaciju.

2. Javna rasprava

Član 67.

Organi Grada Sarajeva osiguravaju provođenje javne rasprave o: nacrtu statuta Grada Sarajeva, nacrtu odluke o usvajanju budžeta Grada Sarajeva, nacrtu propisa iz oblasti prostornog uređenja, prostornog i urbanističkog plana, nacrtu plana razvoja Grada Sarajeva, kao i drugim pitanjima za koje Gradsko vijeće odlučuje da se provede javna rasprava.

Postupak provođenja javne rasprave uređuje se Poslovníkom Gradskog vijeća i drugim aktima organa Grada koji organiziraju javnu raspravu.

4. Drugi oblici neposrednog izjašnjavanja građana

Član 68.

Organi Grada Sarajeva dužni su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje podnesaka i pritužbi na svoj rad, kao i na rad njihovih institucija i tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima, kada im se obrađuju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

5. Podnesci

Član 69.

Podnesak se dostavlja Gradskom vijeću ili gradonačelniku u pisanoj formi i mora biti uredno potpisan od podnosioca.

Organ odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema podneska, dužan je putem nadležnih službi ili tijela prikupiti potrebne podatke i obavještenja ili druge vidove relevantnih saznanja neophodnih za odlučivanje o dostavljenom podnesku.

Odluku o prijedlogu i prigovoru sadržanom u podnesku nadležni organ donosi u roku propisanom zakonom.

FINANSIRANJE I IMOVINA GRADA SARAJEVA

1. Prihodi Grada Sarajeva

lan 70.

Gradu Sarajevu pripadaju prihodi za obavljanje dužnosti i ovlaštenja, u skladu sa zakonom i propisom Kantona.

Prihodi Grada Sarajeva su:

- iz budžeta Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, kao i naknada troškova iz budžeta Kantona Sarajevo za obavljanje poslova kantonalne uprave koji su preneseni na Grad Sarajevo,
- prihodi iz dijela poreza Kantona Sarajevo,
- gradski porezi i takse, ije stope, u granicama odre enim zakonom, utvr uje samostalno,
- prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu Grada Sarajeva,
- prihodi od preduze a i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada Sarajeva, kao i prihodi od koncesija koje odobrava Grad Sarajevo,
- prihodi od prodaje pokretnih i nepokretnih stvari u vlasništvu Grada Sarajeva,
- pokloni, nasljedstva i legati,
- pomo , donacije, zajam, kredit i samodoprinos,
- drugi prihodi utvr eni zakonom i aktima Gradskog vije a, u skladu sa zakonom.

Radi zadovoljavanja potreba gra ana sredstva se mogu prikupljati na osnovu neposrednog izjašnjavanja gra ana, u skladu sa zakonom, odnosno ovim statutom.

lan 71.

Grad Sarajevo samostalno raspolaže приходима koji mu pripadaju i može se zaduživati i zaključivati ugovore o kreditu, o emu odlu uje Gradsko vije e, u skladu sa zakonom.

2. Budžet Grada Sarajeva

lan 72.

Grad Sarajevo ima budžet, u kome se iskazuju prihodi i rashodi.

Budžet se izra uje na na in predvi en zakonom i donosi se za jednu kalendarsku godinu.

Po isteku godine za koju je budžet donesen sastavlja se završni ra un i izvještaj o izvršenju budžeta.

Ukoliko se godišnji budžet za narednu godinu ne može donijeti prije po etka godine za koju se donosi, vodi se privremeno finansiranje, i to najduže za period od tri mjeseca.

Odluku o privremenom finansiranju donosi Gradsko vije e, u skladu sa zakonom.

Gradsko vije e ve inom ukupnog broja gradskih vije nika usvaja budžet u roku predvi enom budžetskim kalendarom.

Do usvajanja budžeta, najduže 90 dana nakon po etka budžetske godine za koju se budžet usvaja,

finansiranje Grada Sarajeva ne može biti veće od realizacije budžeta za isti period prethodne godine, umanjeno za kapitalne investicije, izuzevši kapitalne investicije čija se realizacija nastavlja u tekućoj godini.

Ukoliko Gradsko vijeće ne usvoji budžet u roku od 90 dana od početka budžetske godine, gradonačelnik proglašava budžet.

Budžet stupa na snagu nakon objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Ukoliko gradonačelnik, Gradsko vijeće ili jedna trećina ukupnog broja gradskih vijećnika smatra da usvojeni budžet u određenoj poziciji može ugroziti funkcioniranje Grada Sarajeva, mogu u roku od sedam dana tražiti arbitražu.

Arbitražu iz stava 10. ovog članka treba u roku od mjesec dana vršiti tijelo koje treba formirati Federalno ministarstvo finansija čiji je nalaz obavezujući.

Arbitražno tijelo čine predstavnici Federalnog ministarstva finansija, Kantonalnog ministarstva finansija, Gradskog vijeća i gradonačelnika, nezavisni eksperti iz oblasti finansija i predstavnik Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Do donošenja arbitražne odluke budžet se izvršava.

3. Imovina Grada Sarajeva

Član 73.

Imovinu Grada Sarajeva čine pokretna i nepokretna imovina, a imovinom se smatraju stvari, prava i novčana sredstva stečena kupovinom ili na drugi način u skladu sa zakonom.

Nosilac prava raspolaganja imovinom Grada Sarajeva je Gradsko vijeće.

Imovinom u vlasništvu Grada Sarajeva mora se upravljati u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u interesu lokalnog stanovništva s pažnjom dobrog domaćina.

Postupak utvrđivanja i prijenosa vlasništva i rješavanja međusobnih potraživanja u vezi s prijenosom vlasništva, kao i druga vlasnička potraživanja uređuju se zakonom.

Evidencija gradske imovine vrši se u skladu sa zakonom o raspodjeli imovine između Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i općina, na način koji omogućuje Gradu Sarajevu obavljanje njegovih nadležnosti.

PROPISI I DRUGI OPĆI AKTI

1. Propisi i drugi opći akti Gradskog vijeća

Član 74.

Gradsko vijeće donosi: statut Grada Sarajeva, poslovnik Gradskog vijeća, godišnji program rada Gradskog vijeća i budžet, platformu, strategiju, planski akt, program, preporuku, smjernicu, deklaraciju, rezoluciju i izjavu, odluku, izvještaj, informaciju i zaključak (u daljnjem tekstu: akt) i druge akte iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Sarajeva u skladu sa zakonom.

Poslovníkom Gradskog vijeća bliže se utvrđuju sadržaj i način pripremanja i donošenja gradskih propisa i drugih akata Grada Sarajeva i način njihovog objavljivanja.

Propisi i svi akti organa Grada Sarajeva moraju biti u saglasnosti sa ustavom i zakonom.

Propisi i opći akti organa Grada Sarajeva objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Član 75.

Gradonačelnik osigurava izvršenje akata iz člana 74. ovog statuta, na način i u postupku propisanom zakonom i ovim statutom.

2. Opći i pojedinačni akti gradonačelnika

Član 76.

Gradonačelnik, u izvršavanju akata iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva, donosi pravilnik kao provedbeni propis; uputstvo, instrukciju i naredbu kao opći akt; te pojedinačni akt koji se odnosi na upravno rješavanje i rješavanje o pravima i dužnostima državnog službenika i namještenika iz radnog odnosa.

Protiv upravnog akta gradonačelnika donesenog u prvom stepenu, na osnovu Statuta ili propisa Gradskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti Grada Sarajeva, u upravnom postupku u drugom stepenu, rješava nadležno tijelo koje obrazuje Gradsko vijeće.

Provedbeni propisi i opći akti gradonačelnika, te pojedinačni akti izuzev pojedinačnih akata koji se donose u upravnom postupku i pojedinačnih akata koji se odnose na upravno rješavanje o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika, objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a akti doneseni na osnovu zakona Federacije Bosne i Hercegovine u "Službenim novinama Federacije BiH".

Član 77.

Gradonačelnik, u prenesenim poslovima drugih nivoa vlasti, rješava u upravnim stvarima u prvom stepenu.

NADZOR I ZAŠTITA PRAVA NA LOKALNU SAMOUPRAVU

1. Nadzor

Član 78.

Nadzor nad zakonitosti rada organa Grada Sarajeva obavlja se na način i po postupku predviđenim ustavom i zakonom.

Nadzor iz stava (1) ovog člana provodi se shodno na način i postupku utvrđenim zakonom kojim se uređuje kantonalna uprava.

Nadzor nad radom organa Grada Sarajeva obavlja se na način koji osigurava da intervencija nadležnog organa bude u granicama kojima se štite prava i dužnosti Grada utvrđene ovim statutom.

2. Zaštita prava na lokalnu samoupravu

lan 79.

Radi ostvarivanja ustavom, zakonom i ovim statutom utvrđenih prava, osigurava se zaštita prava građana na lokalnu samoupravu.

Zaštita prava građana na lokalnu samoupravu obuhvata naročito:

- prava građana da putem referendumu i drugih oblika odlučivanja ličnim izjašnjavanjem i preko slobodno izabranih predstavnika odlučuju o poslovima lokalnog značaja,
- pravo građana na samoorganiziranje,
- prava građana da budu konsultirani o svim pitanjima kada se zakonom uređuju pitanja kojima se reguliraju prava i obaveze Grada Sarajeva,
- prava građana da na zborovima građana razmatraju i daju mišljenja u slučajevima kada Kanton, odnosno općine žele prenijeti pojedine poslove Gradu Sarajevu iz okvira svoje nadležnosti.

Grad Sarajevo može pokrenuti postupak za zaštitu lokalne samouprave odnosno ocjenu ustavnosti zakona i drugih propisa koji ograničavaju lokalnu samoupravu iz nadležnosti Grada Sarajeva, u skladu sa zakonom.

UPRAVNI NADZOR

lan 80.

Upravni nadzor nad aktivnostima organa Grada Sarajeva vrše nadležni federalni i kantonalni organi u okviru svojih odgovarajućih područja nadležnosti.

Upravni nadzor ne ograničava pravo organa Grada Sarajeva da samostalno i u skladu sa zakonom upravljaju javnim poslovima koji spadaju u djelokrug njihovih vlastitih nadležnosti.

lan 81.

Upravni nadzor se ostvaruje vršenjem nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa kao i zakonitim postupanjem organa Grada Sarajeva i pravnih osoba sa javnim ovlaštenjima u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

Upravni nadzor obuhvata:

- nadzor nad zakonitošću u upravnih i drugih akata koje donose organi Grada Sarajeva, a kojima rješavaju u upravnim stvarima u upravnom postupku,
- nadzor koji organi Grada Sarajeva vrše nad zakonitošću u upravnih i drugih akata donesenih od pravnih osoba sa javnim ovlaštenjima u odnosu na rješavanje o pravima i obavezama građana i pravnih osoba prenesenim zakonom ili odlukom Gradskog vijeća,
- inspeksijski nadzor koji vrše organi Grada Sarajeva na način da ostvaruju neposredan uvid u zakonitost rada, poslovanja i postupanja pravnih osoba i građana te poduzimaju upravne i druge mjere za koje su ovlašteni zakonom i drugim propisima, odnosno propisom Gradskog vijeća.

lan 82.

Jačanjem transparentnosti rada organa Grada Sarajeva, obaveznom saradnjom sa Ombudsmenom

Bosne i Hercegovine i svim posmatra kim tijelima za ljudska prava, javnom pri rodnom finansijskih odluka i ja anjem unutrašnjih mehanizama nadzora u oblasti finansija putem interne kontrole i interne revizije u skladu sa zakonom, razvija se sistem nadzora koji ne ugrožava efikasnost rada organa uprave, a reducira upravni nadzor.

lan 83.

Organi Grada Sarajeva su odgovorni za prioritetnu i potpunu provedbu privremenih mjera i sudskih odluka koje sud donese u okviru svoje nadležnosti u vezi sa nadzorom nad radom organa Grada Sarajeva.

SARADNJA I UDRUŽIVANJE

1. Saradnja Grada Sarajeva i gradskih op ina

lan 84.

Grad Sarajevo i op ine koje ine Grad Sarajevo e u obavljanju svojih dužnosti me usobno sara ivati radi obavljanja poslova od zajedni kog interesa, u skladu sa ustavom, zakonom i ovim statutom.

O oblicima i na inu saradnje iz stava 1. ovog lana zaklju uje se sporazum, o emu odlu uje Gradsko vije e.

2. Saradnja sa op inama izvan Grada Sarajeva

lan 85.

Da bi se osiguralo pravilno funkcioniranje javnih gradskih službi i preduze a koja u velikoj mjeri obuhvataju i objekte locirane na izvangradskim op inama, op ine izvan Grada Sarajeva e biti obavezane zakonskim odredbama da ne e spre avati ili se uplitati u rad ovih gradskih službi i preduze a. Ovo se odnosi na javne službe koje se bave vodosnabdijevanjem, kanalizacijom, javnim saobra ajem i drugim javnim službama.

Grad Sarajevo se obavezuje da snabdijeva susjedne op ine takvim uslugama, prema postignutom dogovoru. Op ine e u estvovati u finansiranju ovih usluga tako da participiraju u njihovom finansiranju srazmjerno troškovima izvršenih usluga.

3. Savez op ina i gradova

lan 86.

Grad Sarajevo se može udruživati u savez op ina i gradova, u skladu sa zakonom.

Odluku o udruživanju Grada Sarajeva u savez op ina i gradova donosi Gradsko vije e, samostalno ili na prijedlog gradona elnika.

Odlukom o udruživanju utvr uju se ciljevi udruživanja, na in ostvarivanja tih ciljeva u savezu op ina i gradova i druga pitanja od zna aja za rad u zajednici op ina i gradova.

4. Me unarodna udruženja lokalnih zajednica

lan 87.

Grad Sarajevo može pristupiti meunarodnim udruženjima lokalnih zajednica i sarajivati s odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država, u skladu sa zakonom.

Odluku o pristupanju udruženjima, odnosno ostvarivanju saradnje iz prethodnog stava donosi Gradsko vijeće.

5. Odnos i saradnja državnih, entitetskih i kantonalnih vlasti i organa Grada Sarajeva

lan 88.

U vršenju vlasti i ostvarivanju prava i dužnosti grada, kantonalne vlasti i organi Grada Sarajeva djeluju zajednički na partnerskim osnovama, izuzev u oblasti administrativnog nadzora koji veže federalne i kantonalne vlasti u pogledu rada organa Grada Sarajeva.

Grad Sarajevo može federalnim, odnosno kantonalnim vlastima na razmatranje upućivati inicijative, prijedloge i sugestije.

lan 89.

U vršenju povjerenih ovlaštenja, organi Grada Sarajeva primjenjuju sve upute i smjernice koje dobiju od državnih, federalnih i kantonalnih vlasti.

lan 90.

Organi Grada Sarajeva imaju pravo vršenja prenesenih nadležnosti prilagoditi lokalnim uvjetima, kada to predviđa zakon ili kada ih za to ovlaste nadležne državne, federalne ili kantonalne vlasti.

NAČIN PROMJENE STATUTA

lan 91.

Prijedlog za promjenu Statuta Grada Sarajeva može podnijeti jedna trećina ukupnog broja gradskih vijećnika, odnosno gradonačelnik. Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedavajućem Gradskog vijeća.

Prijedlog za promjenu Statuta Grada Sarajeva razmatra se na sjednici Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće može raspisati referendum za promjenu Statuta Grada Sarajeva.

lan 92.

Ukoliko Gradskom vijeću bude dostavljena inicijativa za promjenu Statuta Grada Sarajeva od općine van područja Grada Sarajeva, kojom se predlaže ulazak općine u sastav Grada Sarajeva, Gradsko vijeće će, ukoliko podrži inicijativu, o tome obavijestiti Skupštinu Kantona Sarajevo.

lan 93.

Promjena Statuta Grada Sarajeva, odnosno autentično tumačenje Statuta Grada Sarajeva usvaja se dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja gradskih vijećnika.

lan 94.

Ukoliko se izmjene Statuta Grada Sarajeva odnose na članove 8, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 36, 41, 42, 49. i 92. ovog statuta, pojedinačno, one se smatraju usvojenim ukoliko za njih glasaju dvije trećine ukupnog broja gradskih vijećnika, uključujući i najmanje po četiri gradska vijećnika iz reda Bošnjaka, Hrvata, Srba i jednog iz grupe Ostalih.

lan 95.

Poslovníkom Gradskog vijeća bliže se razrađuje postupak promjene, odnosno autentičnog tumačenja Statuta Grada Sarajeva.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

lan 96.

Gradske općine su dužne uskladiti statute općina sa ovim statutom u roku od 60 dana od dana objavljivanja ovog statuta.

lan 97.

Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda u ovom statutu podrazumijeva uključivanje oba roda.

lan 98.

Prethodni tekst Statuta stupa na snagu i primjenjuje se od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".